



Dieta tša Phuti tše di swa



Millgrent Ngwenya



Phuti e be le ngwana wa lerato. Ka fao,
rakgadi Khumo a mo rekela dieta tše
khubedu tša go phadima.





Phuti o be a rata dieta tša go phadima tše
khubedu kudu. E bile a di apara le ge a
robala.



Phuti o ile a ba le toro ya go makatša. Dieta tše Khubedu di ile tša thoma go bolela.





Dieta tše khubedu di be di belaela gore Phuti o di apara bošego le mosegare.

“Ga re khutše, e bile ga re heme,” gwa realo dieta tše khubedu.



Ka morago, Dieta tša Phuti tša kgale le tšona tša bolela!

“Phuti o re lebetše,” tša bolela di nyamile. “O rata dieta tše diswa tše khubedu kudu”.





Phuti ga a robala gabotse bošego bjo.

Ge a phapharega a nagana ka toro ye a e lorilego. A kwa bohloko ge dieta di sa thaba.



Phuti a khunama ka dikhuru a naganiša ga botse.

“Ke tlo le fa nako ya go khutša,” a realo go dieta tše khubedu.






Ke tlo thoma go le apara gape, a realo a
phophola dieta tša kgale.



Kholofetšo ya Phuti go dieta ya phethagala.
O ile a apara tša kgale ge a eya
mabenkeleng.





Letšatši le le latelago ge a etela Makgolo,
Kholofelo, a apara dieta tše khubedu tša go
phadima.



Matšatši a Phuti o robala gabotse bošego.
Ga a sa lora ditoro tša go makatša.

O ile a thaba gobane o logile leano la go mo
šomela!

